



**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA**

Broj: 03/1-4526/2-18

Podgorica, 13. mart 2018. godine

Ministarstvo finansija, Poreska uprava na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list CG", br. 44/12), postupajući po zahtjevu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, sa sjedištem u Podgorici, Dalmatinska 188, donosi

R J E Š E N J E

Usvaja se zahtjev Mreže za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, sa sjedištem u Podgorici, br. 18/119422 od 05.03.2018. godine i dozvoljava se pristup informaciji u dijelu koji se odnosi na dostavu kopije finansijskih iskaza za poreskog obveznika doo "Menta Montenegro" Podgorica za 2008., 2009., 2010., 2011., 2012. i 2013. godinu.

Pristup informaciji iz stava 1 dispozitiva ovog rješenja ostvariće se dostavom kopije akta - informacije na adresu podnosioca zahtjeva, a nakon dostavljanja dokaza o uplati troškova postupka.

Troškovi postupka odredjuju se u iznosu od 2,30€ koje je Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS dužna uplatiti u korist organa – Poreske uprave na žiro račun br. 832-1146-57 i o tome dostaviti odgovarajući dokaz.

Odbija se zahtjev Mreže za afirmaciju nevladinog sektora – MANS br. 18/119422 u dijelu koji se odnosi na kopiju finansijskog iskaza za poreskog obveznika doo "Menta Montenegro" Podgorica za 2017. godinu kao neosnovan.

O b r a z l o ž e n j e

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS iz Podgorice, podnijela je Poreskoj upravi Crne Gore zahtjev br. 18/119422 dana 05.03.2018. godine, kojim je tražen pristup informacijama – dostavom kopije svih finansijskih iskaza za poreskog obveznika doo "Menta Montenegro" Podgorica.

Postupajući po zahtjevu, ovaj organ je utvrdio da posjeduje informaciju koja se odnosi na kopije finansijskih iskaza za poreskog obveznika doo "Menta Montenegro" Podgorica za 2008., 2009., 2010., 2011., 2012. i 2013. godinu, te da se u dijelu iste opisanom u stavu 1 dispozitiva rješenja ne nalaze podaci čijim bi se objelodanivanjem ugrozio neki od interesa iz člana 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i člana 16 Zakona o poreskoj administraciji, pa nalazi da se tom dijelu informacije može omogućiti pristup na način što će se kopija akta dostaviti na adresu Dalmatinska 188, Podgorica.

S obzirom da predmetna informacija kojoj se pristup omogućava ima 22 stranice, a da se pristup omogućava dostavljanjem kopije, to se primjenom člana 33 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama kojim je propisano da "podnosilac zahtjeva snosi troškove postupka za pristup informaciji koji se odnose na stvarne troškove organa vlasti radi kopiranja, skeniranja i dostavljanja tražene informacije, u skladu sa propisom Vlade Crne Gore" i člana 1 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama ("Službeni list CG", br.66/16) kojim je u članu 2 propisano da trošak kopiranja informacije formata A4 iznosi po stranici 0,05 €, određuje se naknada troškova postupka u ukupnom iznosu od 2,30€, od čega na ime kopiranja informacije 1,10€ i na ime dostavljanja informacije u iznosu od 1,20€.

Postupajući po zahtjevu, ovaj organ je utvrdio da se tražena informacija u dijelu koji se odnosi na kopiju finansijskog iskaza za poreskog obveznika doo "Menta Montenegro" Podgorica za 2017. godinu ne nalazi u dokumentima koji su u njegovom posjedu, odnosno za navedeni period finansijski iskaz nije podnošen, tako da se zahtjevu podnosioca ne može udovoljiti.

Informacija u posjedu organa vlasti, kako je propisano članom 9 stav 1 tačka 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, je faktičko posjedovanje tražene informacije od strane organa vlasti (sopstvena informacija, informacija dostavljena od drugog organa vlasti ili od trećeg lica), bez obzira na osnov i način sticanja.

Napominjemo, da je tražena informacija u dijelu koji se odnosi na finansijske iskaze za doo "Menta Montenegro" Podgorica za 2014., 2015. i 2016. godinu javno objavljena na sajtu Poreske uprave Crne Gore www.poreskauprava.gov.me, pa u skladu sa članom 26 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, ovaj organ nije u obavezi da iste dostavlja.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama u roku od 15 dana od prijema rješenja, neposredno ili preko Poreske uprave. Žalba se podnosi u dva primjerka, sa dokazom o uplati 5,00€ administrativne taksu shodno tarifnom br. 2 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list RCG br. 53/03...02/06 i "Sl.list CG" br. 22/08...26/11...37/17).


DIREKTOR,
Miodrag M. Mugoša